



Kwena ya Leswena




Charlotte Galane





Nokeng ya Swike go be go dula kwena ye kgolo-kgolo. Leina la kwena yee be e le Kwakwarapa. Kwakwarapa o be a le noši. Go be go dula go homotše go rile tuu mo nokeng.





O ile a raka diphedi kamoka gore a nwe
meetse a ka nokeng a le noši.

O be a kwana le go swina diphedi ka yena.



Mosegare o be a kwakwalala leswikeng le legolo.

A fela a swiela ka mosela wa gagwe mo mobung.






Ka leswiswi diphedi ka yena di be di leka go nyonyoba gore di nwe meetse.



Kwakwarapa a di bona a leka go di swara.






Ba kwana go boledišana le yena.

Kwakwarapa a ngangabala. Noko a botša Kwakwarapa thomo ya gagwe. Diphedi kamoka di swanetše go abelana meetse.



Kwakwarapa le Noko ba se kwane.
Kwakwarapa a re: Ga go tsebagale go bona
kamoka gore, ke nna kgoši ya noka ya
Swike. Ga go yo a dumeletšwego go nwa
meetse ka nokeng ya ka.

Noko a boela morago a nyamile.





Noko a boa le pego. A bega gore
Kwakwarapa o sa ngangabetše.

Diphedi tša bea molaba gore di sware
Kwakwarapa.



Mesong yeo molaba wa tanya Kwakwarapa

Kwakwarapa a radia legotlo gore le mo
lokolle

Kwakwarapa a leka go phonyoga.





Diphedi tša mmona tša mo swara, gomme
tša mo kukela go kgoši Tlou.



Noko ya bega Kwakwarapa go kgoši. Hlong ya re, “Mong Mabu, kgoši Tlou! Kwakwarapa o gana ge re enwa meetse nokeng ya Swike.

Kwakwarapa o be a thothomela.





Kgoši a re “O leswena wena Kwakwarapa!
Lehono ke la mafellelo o ganetša diphedi go
nwa meetse a noka ya Swike. Re ka se go
dumelele go kweša diphedi tša naga ya ka
bohloko.”



Kgoši o be a swabile kudu. A re, “Kamoka le ba ka. Methopo ka moka mo nageng ya ka e swanetše go abelanwa.”

Kwakwarapa a nyamišwa ke seo a se dirilego.





Kwakwarapa a kwešiša molato wa gagwe.

A kgopela tebalelo go diphedi kamoka.

Diphedi tša boledišana.

Tša kwana gore di mo swarele.



Go tloga fao diphedi tša phela kamoka ka lethabo.

Tša kgona go nwa ka nokeng ya Swike ka tokologo.

